

SADRŽAJ:

- 1. UVOD 3
 - 1.1. Cilj rada 3
 - 1.2. Hipoteza 3
- 2. OKUPACIONA TERAPIJA 4
 - 2.1. Radna terapija 4
 - 2.2. Okupaciona terapija 4
 - 2.3. Govorna terapija obuhvata 4
- 3. ULOGA I MOGUĆNOSTI OKUPACIONE TERAPIJE 5
- ZAKLJUČAK 8
- LITERTURA 9

1. UVOD

Tema ovog seminarskog rada jeste „Okupaciona terapija“. Važno je naglasiti koliko je bitan i sam timski rad kada je u pitanju bilo kakva vrsta pomoći pacijentu. Prije svega u uvodnom dijelu je potrebno reći šta je zapravo sama terapija, a kroz dalji rad će biti objašnjeno detaljno koje vrste postoje, te šta je okupaciona terapija.

1.1. Cilj rada

Cilj rada jeste prikazati svrhu okupacione terapije, kao i prikazati ulogu timskog rada za vrijeme rehabilitacije pacijenta.

1.2. Hipoteza

2. OKUPACIONA TERAPIJA

Terapija korisnika se sastoji od radne, okupacione, govorne, psihoterapije, fizikalne i medikamentozne. Suština domskog rada je radna terapija koja se pokazala kao dobar terapijski metod za ovu kategoriju korisnika.

2.1. Radna terapija

Vodi boljoj adaptaciji na domske uslove (režim dana),
Dovodi do smanjenja medikamentozne terapije,
Dovodi do smanjenja povređivanja i samopovređivanja,
Unapređuje radne sposobnosti korisnika,
Vodi dobroj socijalizaciji.

2.2. Okupaciona terapija

Fokusiranje je na aktivnosti (usmeravanje pažnje),
Obuhvađena je svakodnevnim aktivnostima korisnika,
Obezbeđuje da korisnici kroz praktične aktivnosti ovladaju novim veštinama i navikama,
Terapeut određuje kojim veštinama treba da ovlada korisnik i određuje vrstu okupacije na osnovu sposobnosti, motivacije i želje,
Primenom okupacione terapije poboljšavaju se:

Svakodnevne životne aktivnosti

Usvaja se režim dana

Razvijaju se radne aktivnosti

Podstiču se sledeće sposobnosti korisnika:

Senzomotorne

Kognitivne

Integrativne

Psihosocijalne

2.3. Govorna terapija obuhvata

Poboljšanje komunikativnih sposobnosti korisnika (razumevanje i ekspresiju govora)

Razvija individualizam

Aktivna terapija

Razvija i neverbalnu komunikaciju

3. ULOGA I MOGUĆNOSTI OKUPACIONE TERAPIJE

„Životno zadovoljstvo nije određeno velikim događajima koji ostavljaju upečatljive znakove na našem sjećanju (npr. vjenčanja, diplome, promocije itd.) nego više svakodnevnim životnim zadacima ili aktivnostima (okupacijama) koje prihvatamo zdravo za gotovo sve dok njihovo izvršenje ne postane tesko ili neizvjesno“

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com